

T Enam nkitahodi a yene mmusua ne
mpotam ahoro di so no, yedi
dwuma ma abofra biara bammɔ ne yiyedi
wɔ okwan a edi mmusua ne amammere
ni so.

Franklin Mansin
Mmofra Nsem ho Dwumadibea

855 West Mound Street
Columbus, Ohio 43223-2208

614.275.2571

614.275.2755 (faks)

www.childreasureservices.franklincountyohio.gov/



"Yerebɔ mmɔfra ho ban a enam Abusua mu den hye"

Franklin Mansin Mmofra Nsem ho Dwumadibea na Etintimii
Wɔn a Wodi Dwuma Ma Wɔn Akwanya ɔfese
CS-Akwanya ne Amaneɛbɔ ma Atɔfo—Brofo (Rev. 12-2021)



**Akwanya ne
Amaneɛbɔ ma
Atɔfo**

Dwumayeni a asem no wɔ ne nsam din ne fon nɔma:

Sohwɛfo:

Kwankyerɛfo Boafɔ:

Kwankyerɛfo:

Mmeae a ɔfese Wowɔ:

Wɔgye asem		4071 E. Main St.		614.229.7100
Apuei		4071 E. Main St.		614.421.5500
Atɔe		1919 Frank Rd.		614.278.5800
Mmofra Gye Beae		855 W. Mound St.		614.341.6000
Ntetee Beae		855 W. Mound St.		614.278.5906
Adwumayefo ho Nsem		855 W. Mound St.		614.351.2000
Nea Wɔde N'asem aba		855 W. Mound St.		614.275.2621
Akwanya		855 W. Mound St.		614.275.2621

Adwumaye ɔfese ahoro:
855 West Mound St.
Columbus, OH 43223
614.275.2571



Edenam nkitahodi a yene mmusua ne mpotam ahoro di so no,
yedi dwuma ma abofra biara bammɔ ne yiyedi wɔ
okwan a edi mmusua ne amammere ni so.

Nhomawa yi mu nsem

Nkyerew

Ɛye yen ahwehwede se yebema wo nhomawa yi na wone yen adwumayefo no mu bi adi emu nsem ho nkɔmmɔ da a edi kan a woaba no. Se wowɔ nsemmisa a, yesre wo fre odwumayeni anaa sohwefo a ne din wɔ nhomawa no anim no. Se wɔde waseɛm no kɔ yen ofisi akese no bi anaa adwumakuw a wone yen ye adwuma a, odwumayeni foforo no behwe ama wo nsa aka sohwefo ne dwumayeni foforo a wreheɛ waseɛm no so din.

Ɛfa w'akwanya a wowɔ se wubedi nkitaho yiye ho

Wɔn a wontumi nni nkitaho wɔ Brɔfo kasa mu, se kasa mu anaa akyerew mu, no, wɔn nso benya nnwuma a Franklin Mansin Mmofra ho Nsem Dwumadibea de ma no ara bi. Bere biara a ebeye yie no, wɔnam Mmofra Nsem adwumayefo so na ede amaneebɔ bema. Se eno rennye yie a, yebere kasa nkyereasefo a wogye no tom a wuntua hwee.

Emu Nsem

Franklin Mansin Mmofra Nsem Dwumadibea no Ye Den?	3
Den na metumi ahwe kwan afi FCCS ho?	4
Ɔkwan ben na Indiani Ba Yiyedi Mmara no ka wo?	5
Nnwuma ben na ebetumi aboa m'abusua?	6
Den na eba se ehia se me mma fi fie a?	7
Akwanya ahorow ben na mewɔ?	8
Ɔkwan ben so na wɔbɔ akwanya a mewɔ ho ban?	12
Bere a Atoyerɛnkyem Asi.	15

Yen adwumakuw no, mmara hye yen se yebeye nhwehwemu wo mmofra a wateetee won, wabu ani agu won so, ne won a wadan won so hwe ama. Yede yen ho begye mu de abo mmofra ho ban anaa yede aboa mmusua a wawo asem mu nkutoo. Yen botae a edi kan ne se yebewe ama mmofra anya ahobammo wo fie na yeaye nea ebema asem no so mmue. Se asem bi so bue a, yeye nneema miensa. Se abofra bi betumi anya ahobammo wo fie a, yene abusua no beye nhyehyee wo nea ese yen nyinaa ye de adi chaw a ede won baa yen ho no ho dwuma. Eto mmere bi a, ehia se woyi mmofra fi fie bere dodow bi. Se ebada adi se erennye yie se wode abofra bi ne abusua no betena a wawo ahobammo a, adwumakuw no de no bema na obi foforo afa no mmara kwan so.

Wo asem no mu nyinaa no, whye mmusua nkuran se wamfa adwenkyere mma wo gyinae a kuw no si mu. Okwan a eye sen biara de aboa mmusua ne se won ankasa betumi aboa ahu chaw ahorow a wrehyia na won nso de won ho ahye nhyehyee ma anosiw mu.

Abofra biara fata afie a bammo ne asomdwoe wom. Asomdwoe yi betumi afi nneema ahorow mu - abusua a wawoo no wom a san ko, mpotamfo hwe, mmara kwan so a wogyee no se ba, abusua foforo mu chwe, ne/anaa baabi a ofi, a won nyinaa betumi aboa no ne nkwa nyinaa mu.



Mmofra Nnwuma pe se wofre bere a:

- ☎ Wususuw se bammo ho nnwuma betumi aboa w'ankasa anaa w'abusua.
 - ☎ Wo nsa kaa bammo ho nnwuma bere bi na wo san hia bio.
 - ☎ Wususuw se abofra anaa abusua bi hia bammo ho nnwuma.
- Se obi fre a, wo akwanya se cemma wonnu nipa ko a nye-

Mmofra Nnwuma ma nnyinasosom ahorow yi kyer w n kwan:

- ◆ Yeye adwumayefo ma mmofra yiyedi;
- ◆ Yedi mmusua ni;
- ◆ Abofra biara som bo ma yen; na
- ◆ Yebu ayonkoka se eho hia

Dɛn na metumi ahwɛ kwan afi Mmofra Nnwuma ho?

Yɛn adwumayɛfo ne mmusua yɛ adwuma bom de di wɔn haw ho dwuma. Mmara hwɛhwɛ sɛ Mmofra Nnwuma yɛ nhwehwɛmu wɔ nsem a efa mmofra a ebɛa wɔateetee wɔn, wɔabu ani agu wɔn so anaa wohia mmɔa ne bammɔ.

Ahiade yi betumi afa eyinom ho:

Ɔhwɛ, aduan, tenabea/dabere, anyinam anaa nsu anaa nea etete saa, ayarehwe

- ◆ honam mu ateetee
- ◆ nna ho ateetee
- ◆ abofra a onyini anaa onnya nkɔso papa
- ◆ ɔnkɔ sukuu
- ◆ abofra a ɔwɔ suban ho haw kese
- ◆ abofra a w'aguan afi fie
- ◆ abusua no muni nom nnubɔne anaa nsa
- ◆ abofra bammɔ
- ◆ abofra ahwere ne nkwa

Mmofra Nnwuma dwumayeni no beka ɔhaw a wɔabɔ ho amanɛɛ akyerɛ wo na wabisa wo sɛ ɔhaw wɔ afa ahorow yi mu anaa. Bere a ɔreyɛ wei no, ɔne wo, wo mma, sukuu no, onimdefo, ne afɔforo bedi nkitaho, sɛ eho behia a. Wɔ Ohio mmara ase no, onii a ɔbɔɔ ho amanɛɛ no ho nsem yɛ **kokoam** na wɔrenna no adi.

Sɛ nhwehwɛmu no da no adi sɛ bammɔ ho ahiade biara nni ho a, yɛbɛka akyerɛ wo, na nhwehwɛmu no beba awiei.

Sɛ ɛda adi sɛ bammɔ ho hia a, Mmofra Nnwuma ne wo beyɛ adwuma abom. Adwuma yi, wobetumi afa tirimɔ anaa ahyɛde a efi mmofra asennibea ho so ayɛ.

Enam wo mmɔa so no, wɔbeyɛ asem no ho nhyehyɛɛ, na wɔbɛkyerɛ nnwuma a wɔbeyɛ wɔ nhyehyɛɛ no mu. Nhyehyɛɛ yi kyerekyerɛ nea ɔwofo, abofra ne/anaa adwumakuw no beyɛ de ama nsakrae a ehia aba. Bere a wo anaa wo mma ahiade resesa no, ebɛa nhyehyɛɛ no nso besesa. Wɔbɛhwɛhwɛ sɛ wode wo nsa bɛhyɛ nhyehyɛɛ yi ne nsakrae biara a wɔbeyɛ wom ase. Wɔbɛma wo asem no ho nhyehyɛɛ krataa no bi.

Wɔbeyɛ wásɛm no ho nhyiam anyɛ yie koraa mprenu afe no mu, na wone Mmofra Nnwuma (ne Mmofra Asennibea no sɛ wɔba asem no mu a) na ɛbeyɛ de ahwehwɛ nhyehyɛɛ no mu ahwɛ nkɔso a aba. Sɛ wábusuafo ani nnye nnwuma no anaa gyinaesi no ho a, ɛsɛ sɛ wodi ɔhaw yi ho dwuma (hwɛ kratafa 8).

Nkitahodifo

Din: _____

Adres: _____

Kuropɔn, Mantam, Sip: _____

Fon/E-mail: _____

Din: _____

Adres: _____

Kuropɔn, Mantam, Sip: _____

Fon/E-mail: _____

Din: _____

Adres: _____

Kuropɔn, Mantam, Sip: _____

Fon/E-mail: _____

Din: _____

Adres: _____

Kuropɔn, Mantam, Sip: _____

Fon/E-mail: _____

Nkitahodifo

Din: _____

Adres: _____

Kuropɔn, Mantam, Sip: _____

Fon/E-mail: _____

Din: _____

Adres: _____

Kuropɔn, Mantam, Sip: _____

Fon/E-mail: _____

Din: _____

Adres: _____

Kuropɔn, Mantam, Sip: _____

Fon/E-mail: _____

Din: _____

Adres: _____

Kuropɔn, Mantam, Sip: _____

Fon/E-mail: _____

Amaneeɓfo a wɔahye no a ɔɔ abofra a wɔateetee no anaa abu ani agu ne so ho amanee. Se ɔpe a, amaneeɓfo no bepe nsem afa nea edi ho nyinaa ho:

- ◆ Se PCSA no afi nhwehwemu bi ase anaa.
- ◆ Se PCSA no da so ara rehwehwe mu anaa.
- ◆ Se PCSA no de won ho ahye abofra a ne ho asem aba amaneeɓo no mu wo kwan foforo so anaa.
- ◆ Nsem a efa abofra a wɔabo ne ho amanee no akwanhosan ne bam-mo ho.
- ◆ Se amaneeɓo no ama wode asem no akɔdan mmofra asennibea anaa asennibea foforo bi anaa.



Indiani Ba Yiyedi Mmara(ICWA) ye ɔman mmara a ehwehwe se Amerika India mmofra ne Amerika India mmusua betena. Mmarahye baguafo hyee ICWA mmara no wo 1978 mu esiane India mmofra pii a na nnwumakuw ahorow reyiyi won fi won afie mu nti. Mmarahye baguafo no botae wo ICWA no ho ne se "ebeɓo India mmofra ho ban ama etumi ama India mmusuakuw ne mmusua ase atim na wanya bammɔ" (25 U.S.C. § 1902). Ehia se asem ho adwumayefo susuw nneema ahorow ho bere a woredi ICWA asem bi ho dwuma no, a ebi ne:

- ◆ de "mmo a ahokeka wom" bema mmusua;
- ◆ obehu beae a efata a ɔde obi beto wo ICWA nhyehyee mu;
- ◆ ɔbema abofra no abusuakuw ne nɔwofo ahu abofra no hwe ho nsem; ne
- ◆ ɔde ahokeka ne abofra no abusuakuw ne nɔwofo aye adwuma abom wo asem no ho.

Ese se odwumayeni no tumi kyerekyere akwanya ahorow a wowo wo ICWA mu ne nsem afoforo biara mu wo ɔkwan a wobete ase so.

Se wote nka se wommfa ICWA nni dwuma yiye wo wo ba asem no mu a, ese se wone odwumayeni no sohwefo kasa. Won a Wodi Dwuma Ma Won akwanya ɔfisi nso betumi aboa ama ICWA adi dwuma yiye.

Nnwuma bɛn na ebetumi aboa m'abusua?

Nea Mmofra Nnwuma yɛ no bi ne:

- ◆ abofra a wɔateetee no anaa wɔabu ani agu ne so ho nhwehwɛmu
- ◆ bammɔ ho nnwuma ne aɛm ho dwumadi
- ◆ nnwuma ma mmabun
- ◆ afotu ho nnwuma
- ◆ nnwuma a wɔyɛ wɔ fie
- ◆ nsɛm a wodi ho dwuma wɔ fie
- ◆ atuoama nnwuma
- ◆ ayarehwɛ nnwuma ma mmofra
- ◆ ahofadi ne nnwuma a ɛma obi de ne ho de ma mmabun a wɔadi fi mfe 16 reko
- ◆ mmara kwan so bahwɛ de ma mmofra a wɔn mfe gu ahorow nyinaa
- ◆ nnwuma a wɔde kora mmusua

Mmofra Nnwuma tumi kɔpɛ mmoa fi nnwumakuw afoforo hɔ:

- ◆ adwene mu ayarehwɛ
- ◆ ɔwofoyɛ ho adekyerɛ
- ◆ adwene mu nhwehwɛmu ne afotu
- ◆ nhwehwɛmu ne ayaresa wɔ nnubɔne ne nsa ho
- ◆ da mu ɔhwɛ ho mmoa
- ◆ nnwuma a wɔde boa mmofra ma wonya nkɔso pa
- ◆ honam fam mmoa
- ◆ tenabea/dabere
- ◆ nnwuma ma mmabun a wɔahaw

Sɛ FCCS ne wo ne w'abusua reyɛ adwuma bom bere a atoyerɛnkyɛm asi a...

Sɛ atoyerɛnkyɛm no ka wo ne w'abusua na ehia sɛ woyi w'abusua fi fie anaa beaɛ hɔ ntɛm ara a, yɛsrɛ wo yi FCCS asotiw ntɛm ara wɔ 614-229-7100 so. Yɛsrɛ wo siesie wo ho sɛ wode nsɛm a ehia nyinaa bɛma na ama yɛahu nipa ko a woyɛ ne baabi a wobetena.

Sɛ atoyerɛnkyɛm no ka mpɔtam hɔ nyinaa a, yɛsrɛ wo yɛ krado tie amanɛɛbɔ biara a ebefi FCCS aba no.

Sɛ atoyerɛnkyɛm no ka wo mma a wokɔsra wɔn anaase sɛ aɛnnibea na ahyɛ nsrahwɛ yi a, yɛsrɛ wo ma yɛnhu na yɛne wo beyɛ adwuma abom de ama nsrahwɛ no anhyia akwanside biara wɔ bere a emu yɛ den yi mu.

Sɛ wim tebea no nnye a, gyinae a ebetwa nsrahwɛ ne akwantu mu ne Sukyerɛma Dodow ho Asiane Nhyehyɛ no behyia. Wobetwa nsrahwɛ mu bere a Sukyerɛma Dodow ho Asiane no adu mpɛmpɛnso 2 anaa 3, nea ɛfa:

- ◆ Franklin Mansin
- ◆ Mansin a wo ba no te
- ◆ Mansin a worekɔyɛ nsrahwɛ
- ◆ Mansin biara a ehia sɛ ɔkwantuni bi fa mu

Wɔ tebea yi mu no, yɛsrɛ wo wone Nsrahwɛ ho Mmoa nni nkitaho wɔ 614-229-7001 so wɔ wim tebea mu ɔhaw yi mu. Wɔbeyɛ nea ɛfata biara de ayɛ mpata wɔ nsrahwɛ a wɔatwa mu ho bere a wim tebea ma ho kwan no.



Nea eka Mmofra Nnwuma ɔkwan a wɔfa so di ɔhaw ho dwuma ho no, eyɛ Ohia Asoɛ ma Nnwuma ne Mmusua Nsem so no aseyɛde sɛ nnwumakuw a wodi dwuma ma mmofra wɔ mansin no mu nyinaa bedi mantam no mmara so. Wubetumi ne wɔn adi nkitaho denam Ohia Asoɛ ma Nnwuma ne Mmusua Nsem a wobɛfrɛ wɔ 866-886-3537 Option 4 so a wuntua hwee.

Mmofra Nnwuma hwehwɛ sika fam mpata wɔ nnwuma a wɔayɛ ama mmofra ho wɔ ɔman ne mantam dwumadi mu, na mmara hwehwɛ sɛ wobedi dwuma ama ene ɔman ne Mantam ahwehwɛde ahyia.

Sɛ wugye di sɛ wɔabu wo animtiaa esiane wɔbusuakuw, honam ani hwebea, ɔman a wufi, honam anaa adwenem dem bi a wuadi, wo bɔbeasu, anaa biribi foforo bi nti wɔ dwumadi yi a Franklin Mansin Mmofra Nsem ho Dwumadibea ama hokwan anaa wɔyɛ a, wubetumi ne wɔn a wodidi ho mu biara adi nkitaho:

- ♦ Franklin Mansin Mmofra Nsem ho Dwumadibea no akwanya a Obi Wɔ Nkitahodifo (CRC) yɛ obi a waben wɔ nsem a ɛfa animtiaabu mu. CRC no betumi de akwankyɛ ama fa mmara kwan so akwanya a obi wɔ ho. CRC wɔ 855 West Mound St, Columbus, OH, 43223, na wubetumi afɛ wɔn wɔ 614.275.2621;
- ♦ Ohio Legal Rights Service, 8 E. Long St, 5th Floor, Columbus, Ohio 43215-2999, Mantam mu nyinaa a wuntua hwee (nne): 800-282-9181, Mantam mu nyinaa a wuntua hwee. (T.T.Y.): 800.858.3542, Fon: 614.466.7264; T.T.Y.: 614.728.2553, Faks: 614.644.1888; ne
- ♦ Office for Civil Rights, U.S. Dept. of Health and Human Services, 200 Independence Ave, S.W., Rm. 509F, HHH Bldg., Washington, D.C. 20201, wuntua hwee TDD ahoma so: 800.537.7697

Sɛ wote nka sɛ wɔde hokwan bi a wowɔ akame wo a, wubetumi nso de ho asem akɔdan nnwumakuw ahorow a ebi ne:

Ohio Mantam Fotufo, Nnipa Nsem ho Dwumayeni ne Aware ne Mmusua ho Nsem Boayikuw
77 South High Street, 24th Floor,
Columbus, Ohio 43215
614 .466.0912

Nsa, Nnubɔnenom ne Adwenem Ayarehwɛ (ADAMH) Nnwuma
447 E. Broad St., Columbus, OH 43215
614.224.1057

Ohio Mantam Adwenemhaw Boayikuw,

77 South High Street, Suite 1830
Columbus, Ohio 43215
614-466-8808

Ohio Mantam Nɛɛse Boayikuw
17 S. High St., Suite 400,
Columbus, Ohio 43215
614.466.3947

Nea wɔde n'asɛm aba ho akwanya Dwumayeni bi betumi aboa de wɔsɛm no ako baabi a ɛfata.

Dɛn na ɛba sɛ ehia sɛ me mma fi fie a?

Mmofra nyinaa fata ofie a wobɛtena ho afeɔɔ. Nea ɛbɛma wei aba no, wobɛtumi de wɔn ato baabi a ɛho te sɛ ne fie ara bere kakra. Beae yi betumi ayɛ:

- ♦ obusuani bi fie.
- ♦ afoforo bi fie
- ♦ kuw bi fie
- ♦ baabi a ɛte sɛ ɔno ara ne fie sɛnea ɛbɛyɛ yie biara
- ♦ fie a wɔde no ato mu mmara kwan so

Wɔhwehwɛ sɛ w'abusua ne Mmofra Nnwuma bɛyɛ adwuma abom de ahyɛ abusua no mu den, na aka no abom. Yɛyɛ wei na ama mmofra no atumi atena ho afeɔɔ.

Wɔhwehwɛ sɛ mmusua:

- ♦ bɛboa akyerɛw nhyehyɛ a nea eka ho ne nnwuma a wɔbɛyɛ de adi wɔbusua ahiade ho dwuma;
- ♦ bɛma ofie ho ayɛ baabi a bammɔ wɔ, ɛho tew, na ɔɔ wom ma wo mma;
- ♦ ne asɛm no ho adwumayɛfo behyia na wɔahwɛ nkɔso a wɔanya;
- ♦ de wɔn ho behyɛ dwumadi ne nnwuma ahorow a ɛwɔ nhyehyɛ no mu; ne
- ♦ bɛko asennibea na wɔadi asennibea no ahyɛde ahorow so.

Bere biara a mmofra beba ɔhwɛ bi ase no, Mmofra Nnwuma ma **Franklin Mansin Asoɛ ma Nnwuma ne Mmusua Nsem ne Franklin Mansin Mmofra Mmoa Adwumakuw** no hu.

Ma odwumayeni no mma wo nhomawa **“Away From Home, Back to Home.”** no bi Ekura nsem fa ɔkwan a wɔfa so ka mmusua bom bio ne nsemɛmisa ahorow ho mmuae. Abofra biara a wadi fi mfe 14 reko nsa bɛka **“Foster Youth Rights Handbook”** nhoma no bi na ama abofra no ahu hokwan a ɔwɔ wɔ nhomasua, ayarehwɛ, nsrahwɛ ne asennibea ko ho bere a ɔwɔ ɔhwɛ bi ase mpo no.

Akwanya ahorow ben na mewa?

Cmo fra Nnwuma asi won bo se wabema obiara anya tebea a animtiaabu ne ateetee nnim, na worensoo emu biara so bere a wode aye obi esiane baabi a ofi, ne som, gyidi, kola, oman a ofi, bobeasu, waware anaa onwaree, mfe a wadi, honam anaa adwenem demdi, nea ogye di wo nna ho nsem mu, waye sraani da anaa ente saa, amanyokuw, adwumakuw, anaa mmara ho nnwuma bi nti.

Ohio ne oman mmara de bammo ahorow potee ma bere a woregye mmoa fi Franklin Mansin Mmo fra Nsem ho Dwumadibea ho no. Nsemmisa afoforo biara a wowo fa akwanya ahorow ho no, wubetumi ne obi a wo Nnipa akwanya ofese ho adi ho nkomm.

Mmo fra Nnwuma no ofese ma Nnipa akwanya no de akwan bi ato ho a wode bedi chaw ahorow a wode ba won ho ho dwuma. Won a Wodi Dwuma Ma Won akwanya ofese a nnipa hu akwanya a wowo wo Ohio mmara ahorow ase. Won a Wodi Dwuma Ma Won akwanya ofese no na eye won asejede se wobehwe ama woadi nnipa akwanya ne won haw ho dwuma senea okwan a wode ato ho no hyia so. Won a wowo hokwan se won nsa ka nhyehye yi bi ne mmo fra, awofo, ahwefo a wone no bo abusua anaa wone no mmo abusua, nnipa a wakere se wateetee anaa wabu ani agu abofra so, ne animdefo a won nso wo asem no mu bi. Won a Wodi Dwuma Ma Won akwanya ofese:

- ◆ Di dwuma se won a wode asem kodan;
- ◆ Di dwuma se atiefo wo nhwehwemu nsem a woregye ho akyinnye ho;
- ◆ Di dwuma se nnipa akwanya ahorow ho nkitahodifo;
- ◆ Di dwuma se nhwehwemu adwumakuw
- ◆ De amaneebo koma boayikuw no;
- ◆ Ye adwuma wo kwankyerefo ma nnwuma ne sikasem ho no ase. Nkommobo a efa ankoroankoro nsem ho a wone kwankyerefo no wo no, wokyere de koma boayikuw no guamtrani;
- ◆ Worentumi mma asotwe biara mma won so bere a boayikuw no guamtrani mma ho kwan; ne
- ◆ Betumi asre kwan se womfa amaneebo bi a efa ankoroankoro asem anaa asem afoforo bi a efa Won a Wodi Dwuma Ma Won akwanya ofese adwuma ho no ato boayikuw no apon so aka ho asem. Boayikuw no guamtrani no nkutoo na obetumi abo agu.

Won a Wodi Dwuma Ma Won akwanya ofese no wo Franklin Mansin Mmo fra Nsem ho Dwumadibea ho ara.

Meeli:

855 W. Mound Street, Columbus, Ohio 43223

Email: cro@fccs.us

Fon: 614.275.2621

Faks: 614.275.2755

Apiili ho Kwammisa

Obi a obetumi akyerew **apiili** ne nea adwumakuw no ahu no se obi a nhwehwemu ada no adi anaase waka ato no so keke se wateetee anaa onhwe abofra bi wo nhwehwemu akyi. Nea asem no da no so (a creapiili) no nkutoo na obetumi akyerew apiili no ako. Bere a wode nea wahu ho asem ama no no, nea ope se okyerew apiili no wo **nnafua aduasa** se obeye saa. Worenni apiili biara ho dwuma kosi se wobedi asem no awie koraa wo asennibea. Bere a wagyina nea wahu so adi asem no awie no, ese se nea okyerew apiili ako ofisi ho no ye saa akye koraa **nnafua aduasa** wo asenni no akyi.

1. Se won a Wodi Dwuma Ma Won akwanya ofese no nsa nya ka apiili kwammisa no a, wode beko akoma kwankyerefo a oda Nsem gye ne Nhwehwemu asoe. Wone nea rebisa hokwan no bedi nkitaho de ahyehye da a wone no behyia na waka nase akere asoe ho dwumayeni panyin. Ese se nea wakerew apiili no tumi ma wohyia no wo **nnafua aduasa** ntam fi da a okyerew krataa no. Nea ode apiili no aba no betumi ne mmaramimfo ne adansefo a wobetumi de nsem a efata ama aba. Asoe ho dwumayeni panyin no bekyere krataa ama nea okyerew apiili no wo **nnafua aduasa** ntam de akere se won nsa aka ne krataa.

2. Se mmuae a wode ama no annto ne yam a, nea okyerew apiili no betumi ne won a Wodi Dwuma Ma Won akwanya ofese no adi nkitaho a emmoro **nnafua aduasa** fi da a ne nsa kaa mmuae no na wabisa asenni afoforo. Wode wei beko akoma asenni dwumayeni no. Asenni dwumayeni no mmfaa ne ho nnhye nhwehwemu no mu anaa asem no a wode nsa hye ase tee. Wabisa hokwan de, ese se nea wakerew apiili no tumi ma wohyia no wo **nnafua aduasa**. Se nea rebisa kwan yi hia dabere atitiriw bi a, ese se oma ofisi no hu ntem. Nea ode apiili no aba no betumi ne mmaramimfo ne adansefo a wobetumi de adanse a efata ama aba. Se ofisi no nsa ka a, wobedi asem no wo **nnafua aduasa** ntam. Wode donhwerew baako na ebedi asem yi, na wobekye nsem a waka no agu afiri so. Wabema obiara a credi adanse no aka ntam. Asenni dwumayeni no bekyere eho amaneebo wo **nnafua aduasa** ntam fi asenni da no. Wo Franklin Mansin Mmo fra Nsem Dwumadibea no, gyinae a asenni dwumayeni no besi na etwa to.

HYE NO NSOW: Asenni yi nte se asennibea mu de ankasa, ma enti mmara a efa adanse ho no mma wei ho. Kyerewtoho a Mmo fra Nnwuma no ye fa nhwehwemu no ho ye kokoam senea mmara no kyere, na wremmfa mma nea wakerew apiili ansa na asenni no adu, asenni no mu anaa eno akyi mpo.

Ɔkwan bɛn so na wɔɔɔ akwanya a mewɔ ho ban akyi yi?

Ɔhaw a Wɔde ho Asem Kodan

Awofo, ahwefo, wɔn a wɔrepe akwanya anaa afoforo a mmara ama wɔn kwan se wobetumi ahwe abofra bi wo ne yiyedi kwan so, ne mmofra a wɔne adwumakuw no adi nkitaho pen fa adwumakuw no nnwuma ho nyinaa wo akwanya se wobeka chaw a wɔrehyia ho asem de fa saa nkitahodi no ho. Wobetumi afa akwan ahorow so adi chaw bi ho dwuma: kuw no a wɔne wɔn ye adwuma, kwankyerɛfo boafɔ; anaa baabi a wɔde asem kodan nea edi kan. Se akwan yi mu biara antumi anni wo haw ho dwuma a, wobetumi de ato krataa so.

Ɔhaw yi ye asem a wɔahye da de akodan fa nnwuma bi a wɔaye anaa wɔannye ho. Eɛ se wɔkyerew chaw a wɔde ho asem kodan no bere ano. Ense se asem yi a wɔkyerew no ye **nnafua aduasaakyi** fi bere a asem no sii anaa wɔtee ho asem. Nanmusini a ofi wɔn a Wodi Dwuma Ma Wɔn Akwanya Ɔfese betumi ako nhyiam a edidi so yi mu bi bere a nea wahaw anaa dwumayeni panyin no abisa hokwan yi no.

1. Se wɔn a Wodi Dwuma Ma Wɔn Akwanya Ɔfese no nsa nya ka chaw yi ho krataa no a, wɔde beko akoma kwankyerɛfo a ɔwo asoee a efata. Wo **nnafua aduasa** ntam fi da a wɔkyerew wo haw de ama no, eɛ se wutumi ne kwankyerɛfo no hyia ka ho asem Kwankyerɛfo no ne wo bedi nkitaho de ahyehye bere a mo behyia. Eɛ se kwankyerɛfo no krataa du wo nkyen **nnafua aduasa** ntam fi da a ne nsa kaa wɔbisade no.

2. Se mmuae a kwankyerɛfo no de ama wo no nnye mma wo a, wone wɔn a Wodi Dwuma Ma Wɔn Akwanya Ɔfese no nni nkitaho wo **nnafua aduasa** ntam fi da a wo nsa kaa mmuae no. Afei, wɔde wɔbisade no beko akoma Mpanyimfo Kuw no, a Opanyin no nnka ho. Se wɔsem no kodu mpempenso yi a, eɛ se wone Mpanyimfo Kuw muni bi tumi hyia ka ho asem wo **nnafua aduasa** ntam. Mpanyimfo Kuw muni no ne wo bedi nkitaho de ahyehye bere a mo behyia. Eɛ se Kuw no muni no krataa du wo nkyen **nnafua aduasa** ntam fi da a ne nsa kaa wɔbisade no. .

3. Se mmuae a Kuw no muni no de ama no amma asem no to antwa a, wone wɔn a Wodi Dwuma Ma Wɔn Akwanya Ɔfese nni nkitaho wo **nnafua aduasa** ntam Afei wɔde wɔbisade no bema Mpanyimfo Kuw no Kwankyerɛfo ma Franklin Mansin Mmofra Nsem Dwumadibea no. Se wɔsem no beda krataa so a, eɛ se wone Mpanyimfo Kuw Kwankyerɛfo no tumi hyia ka ho asem wo **nnafua aduasa** ntam. Mpanyimfo Kwankyerɛfo no ne wo bedi nkitaho de ahyehye bere a mo behyia. Eɛ se Mpanyimfo Kwankyerɛfo no krataa du wo nkyen **nnafua aduasa** ntam fi da a ne nsa kaa wɔbisade no. Wo Franklin Mansin Mmofra Nsem Dwumadibea no, gyinae a Mpanyimfo Kwankyerɛfo no besi na etwa to.

Franklin Mansin Mmofra Nsem Dwumadibea Boayikuw no asi gyinae se mpanyimfo ne mmofra wɔrepe mmoa afi adwumakuw no ho wo hokwan ahorow yi:

1. Kasa nkyerɛasefo a ontua ho ka se obisa hokwan yi na ama watumi ne Mmofra Nnwuma adwumayefo atumi adi nkitaho wo nhyiam, asem ho nhyehyee a wɔye ne nea etete saa mu;
2. Wobedi no ni wo kwan a ekyere obu ma baabi a ofi ne eho amammere, ne afei hokwan a nankasa tumi sisi gyinae ne kokoam nsem ho;
3. Mmoa a wɔde bema wo beae a nhyeso biara nnim mu. Wɔka wei ho asem wo Ohio mmara anaa asem no nhyehyee mu;
4. Behwehwe wɔn asem ho kyerewtoho mu senea mmara ma kwan biara. Wobetumi de nsem bi akame bere a eɛ adi se eno betumi ama obi ada asiane mu no. Kwammisa biara a efa asem bi ho kyerewtoho a wɔrepe no, eɛ se wɔkyerew. Wɔn a wɔrepe nsem no, eɛ se wɔde ahyensode a mfonin da so ma ansa na wɔde kyerewtoho no ama wɔn. Se mmara bara nsem bi a wɔde bema anaase ebetumi de obi a ne ho nsem wom ato asiane mu a, wobeyi ansa na wɔde ama wo.

Se wɔsem no reko so a, mantam no kwankyerɛfo na obebua kyerewtoho a wɔrepe ho kwammisa no. Wobetumi ahwe kyerewtoho no mu wo FCCS ɔfisi ho bere a odwumayeni bi wo ho.

Se wɔsem no aba awiei a, yesre wo wone Mmara asoee nni nkitaho wo 614-275-2584. Kyerewtoho a efa asem a aba awiei dedaw ho no, wɔde bɛmane nea ɔrebisa no tee.

Se wosi gyinae se wɔde kyerewtoho bi bekame wo a, wɔbekyerew ho asem na wɔde krataa no amane wo.

5. Betumi ne asem bi ahye asem kyerewtoho no mu na wahwehwe asem biara a adwumakuw no adwumayefo de ahyem de rebua nɔsem no mu;
6. Benya hokwan de ne ho ahye asem ho nhyehyee ye mu na wɔde nhyehyee no bi ne nsakrae biara a wɔaye wom ama no, ne nnwuma ahorow a wɔpe se wɔye anaa wɔreye, ayaresa ne ayarehwe akwan; adwenem ne honam mu, nnipa ntam ne sikasem mu ahiade ahorow, ne ɔkwan a wɔbɛfa so de mmoa a efata ama tee anaase nea enam afoforo so;
7. Begye anaa ɔrennye ayaresa anaa ayarehwe bi bere a wɔakyerekyerɛ nsun-sunso a ewom nyinaa mu akyere no, se wagye anaa wannye no, gye se asennibea bi ahye no katee se ɔnye anaa mma ɔnnye bere a wɔde ato nkrataa so no. Ɔwofo anaa mmara kwan so chwefo betumi asi gyinae afa nnwuma, ayarehwe anaa ayaresa mu ama ne ba ketewaa gye se asennibea bi ahye no katee se ɔnye anaa mma ɔnnye bere a wɔde ato nkrataa so no.

8. Asem nyehyee a woyee nkyee na wakyerew, na eka abofra bammɔ ho asem,
9. Ne ho a ɔde behye asem nyehyee ye ne ne nhwehwemu bere ne bere mu;
10. Nom a wɔmma no nnom nnuru pii a eho nhia;
11. Ka a wɔnnka no nnhye anaa wobeyi no afi afoforo fekuwɔ mu;
12. Wɔbeka ayarehwe bi a asiane kakra wom ho asem akyerɛ no na obetumi apow nso;
13. ɔde ne ho behye adwumakuw no dwumadi biara a efata mu emfa ho se wapow dwumadi afoforo bi, ayaresa, ayarehwe anaase ebi a waye no annye yie no, gye se biribi titiriw wɔ ho a enti ense se ɔde ne ho hye mu bi. Nnyinaso enti a ontumi nnye bi no, wɔbekyerekyere mu akyerɛ nipa no na wɔde aka nase nyehyee krataa ho;
14. Obetumi ape nankasa ayarehwefo anaa mmaranimfo aka ho a nankasa betua ho ka;
15. Kokoam nsem a wɔbekora so ama ene Ohio ne Oman mmara, asennibea ahyede ahorow, anaa asem nyehyee no ahyia so. Obiara a mmara ma no kwan se ɔde nsem a efa adwumakuw no bema no beye saa ama ene Ohio ne Oman no mmara ahorow hyia so;
16. Wɔbema wahu nea enti a wɔregyae dwumadi no, na wɔde no aka eho nyehyee mu;
17. Wɔbema no nkyerekyeremu afa nea enti a wɔde dwumadi bi akame no;
18. Wɔremmu no animtiaa wɔ dwumadi a woye ma no ho esiane namammere, baabi a ofi, ne bobee, mfe a wadi, ne som, honam ani hwebea, gyidi wɔ nna ho, nipaduan anaa adwenem demdi, oman a ofi, sika a ɔwɔ, anaa amanyɔkuw a ɔdɔm;
19. Obehu eka a ewɔ dwumadi ahorow mu;
20. Wɔbema wahu akwanya a ɔwɔ nyinaa;
21. Obetumi de akwanya a ɔwɔ biara adi dwuma a wɔrennye biribi mmfa nntua ka, a nnwuma a woye ma no ka ho;
22. ɔbekyere ne haw bi ako; ne
23. Obenya akwankyerɛ fa ɔhaw a wɔkyerew ho asem ko ho.
24. Mmoa ama wanya kredit amaneebo, se wadi fi mfe 16 reko na ɔwɔ adwumakuw no mu a

De fa mmofra a ɔwɔ yen hwe ase ho

Mmofra Nnwuma adwumayefo ne mmara kwan so ahwefo no, wɔde ntetee ma wɔn fa senea wɔbeyɛ wɔn ade wɔ suban ahorow a emmfa kwan mu ho. Adwumayefo ne ahwefo remmfa akwan a ebema wɔahye abofra no so nni dwuma de adi suban yi ho dwuma, te se: wɔbɛfa nipaduan, nnuru anaa ka a wɔbɛka no ahye dan bi mu.

Mmofra Nnwuma adwumayefo ne mmara kwan so ahwefo a mmofra hye wɔn ase no, ense se:

1. Wɔka nkrataa a efa wɔn mmofra ho hye anaa wobue so gye se:
 - a. Wogyɛ di se nneema bi a asiane wom, anaa mmara mma ho kwan wom, ma enti ese se wobue, na wɔbeyɛ wei bere a obi a wɔapaw no wɔ ho bi,
 - b. Wɔakyere wɔ dwumadi nyehyee no mu se wɔmmfa nkrataa a wom-muee so mmame anaa nsa nnka, na email nnka anohyeto yi ho, anaase
 - c. Nkrataa a wɔde bemane anaa wɔn nsa bɛka afi nnipa pɔtee bi ye asiane ma abofra no anaa nɔhwefo, anaase eremmoa wɔn wɔ kwan bi so, na wɔde eho nkyerekyeremu bɛka asem kyerɛwtoho no ho.
2. De anohyeto bema mmofra a ɔwɔ adwumakuw no hwe ase ama wɔrentumi nni nkitaho wɔ telefon so, gye se anohyeto no:
 - a. Gyina asem nyehyee no so a efa abofra no, nɔhwefo anaa adwumayefo bammɔ ho, anaa eye wɔn yiyedi nti, na
 - b. Bosome biara Mantam Kwankyerɛfo anaa Kwankyerɛfo Boafɔ anaa ɔfoforo a wɔama no kwan hwehwe mu na ɔma ho kwan,
 - c. Nnawɔtwe biara asem dwumayeni a ɔrehwe abofra no asem no sohwefo hwehwe mu, ne
 - d. Wɔayɛ nhwehwemu ne nsa a wɔde ahyehye ase ho kyerɛwtoho,
 - e. Anaase asennibea ahyede bi kyere saa.

Wɔn a Wodi Dwuma Ma Wɔn Hokwan ɔfisi no betumi aboa wo de ɔhaw bi ho asem akɔdan se wani annye dwumadi bi ho a. Ense **se asem yi a wɔkyerew no ye nnafua aduasa akyi** fi bere a asem no sii anaa wɔtee ho asem. Wone wɔn a Wodi Dwuma Ma Wɔn Hokwan ɔfisi nni nkitaho se wowɔ haw bi a (hwe kratafa 8).

Bio nso, wɔn a Wodi Dwuma Ma Wɔn Hokwan ɔfisi no betumi aboa wo de apiili fa nhwehwemu bi ho ako. Eɛ se se wɔkyerew apiili yi wɔ **nnafua aduasa ntam fi da a wohuu nhwehwemu no** mu nsem no. Wone wɔn a Wodi Dwuma Ma Wɔn Hokwan ɔfisi nni nkitaho se wowɔ apiili bi kyerew a (hwe kratafa 8).

Edefa nsem a ɔhwe adwumakuw ahorow no mu baako de ma, Mmusua Nsem Feku (PFSN) anaa Oman Mmabun Dwumadi (NYAP), ne nnwumakuw a wɔde ɔhwe ne bammɔ ma mmusua ne mmofra ho no, wɔn ankasa wɔ wɔn nyehyee a efa senea wodi ɔhaw ahorow ho dwuma ho. Wɔhye wo nkuran se wone asem dwumayeni anaa sohwefo no bedi wo haw no ho dwuma. Se woantumi annye saa a, yesɛ wo wone Nnipa Hokwan Dwumayeni ma adwumakuw no a ɔredi wase ho dwuma nni nkitaho.